

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 6/13 i 70/17), člana 115 stav 7 i člana 134 stav 9 Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, br. 72/19 i 8/21), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 30. decembra 2021. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA KREDITNIH INSTITUCIJA

Član 1

U Odluci o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 128/20) u članu 3 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) **rizik razvodnjavanja** (eng. *dilution risk*) je rizik smanjenja vrijednosti otkupljenih potraživanja zbog gotovinskih ili bezgotovinskih potraživanja dužnika prema povjeriocu koji je potraživanje prodao kreditnoj instituciji, a za koje kreditna institucija, kao kupac otkupljenih potraživanja nije bila upoznata;“

U tački 42, u prvoj rečenici, poslije riječi: „prikuplja“ dodaje se riječ: „sredstva“.

U drugoj rečenici tačke 42 riječi: „obveza prije nego koristi“ zamjenjuju se riječima: „obaveza prije nego što iskoristi“.

Tačke 92 mijenja se i glasi:

„92) **mikro, mala i srednja privredna društva** (u daljem tekstu: SME) imaju značenje koje je utvrđeno zakonom kojim se uređuje računovodstvo.“

U tački 95 tačka na kraju zamjenjuje se tačkom i zarezom.

Poslije tačke 95 dodaje se nova tačka koja glasi:

„96) **izloženost prema „retail-u“** je izloženost koja, za kreditnu instituciju koja prilikom obračuna kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik primjenjuje standardizovani pristup iz Dijela trećeg glava II odjeljak 3 ove odluke, zadovoljava uslove iz člana 140 stav 1 ove odluke, odnosno za kreditnu instituciju koja prilikom obračuna kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik primjenjuje pristup zasnovan na internim rejtnizima iz Dijela drugog glava II odjeljak 3 ove odluke, zadovoljava uslove iz člana 166 stav 5 ove odluke.“

Član 2

U članu 18 tačka 15 poslije riječi: „vanbilansne stavke“ dodaju se riječi: „klasifikovane kao dobra aktiva“.

Član 3

U članu 21 stav 1 poslije riječi: „zahtijevaju oduzimanje“ dodaju se riječi: „od redovnog osnovnog kapitala“.

Član 4

U članu 24 poslije riječi: „koji se oduzima“ dodaju se riječi: „od redovnog osnovnog kapitala“.

Član 5

U članu 25 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: „koji se oduzima“ dodaju se riječi: „od redovnog osnovnog kapitala“.

U stavu 2 poslije riječi: „koji se oduzima“ dodaju se riječi: „od redovnog osnovnog kapitala“.

Član 6

U članu 52 stav 5 tačka 2 riječi „stavu 3 tačka 2 ove odluke“ zamjenjuju se riječima „stavu 3 tačka 2 ovog člana“.

Član 7

U članu 101 st. 6 i 7 mijenjaju se i glase:

„(6) Kreditna institucija je, za izloženosti prema SME koje nijesu u statusu neispunjavanja obaveza, dužna da prilagođava iznos rizikom ponderisane izloženosti (eng. *risk-weighted exposure amounts* – RWEA) koji je izračunat u skladu sa glavom II odjeljak 2 ili 3 ovog dijela odluke, prema potrebi, primjenom sljedeće formule:

$$RWEA^* = RWEA \cdot \frac{\min\{E^*; 1.000.000 \text{ EUR}\} \cdot 0,7619 + \max\{E^* - 1.000.000 \text{ EUR}\} \cdot 0,85}{E^*}$$

pri čemu je:

$RWEA^*$ = RWEA prilagođen dodatnim ponderom za SME;

E^* = ukupan iznos koji SME ili grupa povezanih SME lica duguju kreditnoj instituciji, njenim zavisnim društvima, njenim matičnim društvima i drugim zavisnim društvima tih matičnih društava, uključujući izloženosti u statusu neispunjavanja obaveza, ali isključujući potraživanja ili potencijalne obaveze koje su obezbijeđene stambenim nepokretnostima.

(7) Za potrebe stava 6 ovog člana izloženost prema SME koja nije u statusu neispunjavanja obaveza, na koju se dodjeljuje ponder iz stava 5 ovog člana, može da bude raspoređena u jednu od kategorija izloženosti iz člana 129 stav 1 al. 7 do 9 ove odluke.“

Član 8

U članu 136 stav 7 riječi: „članom 3 tačka 19 Zakona“ zamjenjuju se riječima: „članom 16 tačka 19 Zakona“.

Član 9

U članu 140 stav 4 poslije riječi: „iz stava 1“ dodaju se riječi: „ovog člana“.

Stav 5 briše se.

Dosadašnji st. 6 i 7 postaju st. 5 i 6.

Član 10

U članu 145 stav 7 tačka 1 riječi: „osnovnih sredstava“ zamjenjuju se riječima: „nepokretnosti“.

Član 11

U članu 166 stav 5 tačka 1 alineja 2 i članu 173 stav 2 riječi: „prema malim i srednjim privrednim društvima“ zamjenjuju se riječima: „SME“.

Član 12

U članu 181 stav 1 riječ: „kompanijama“ zamjenjuje se riječima: „privrednim društvima“.

Član 13

U članu 185 stav 10 tačka 3 riječ: „unutrašnjih“ zamjenjuje se riječju: „internih“.

Član 14

U članu 237 stav 1 tačka 1 alineja 3 riječi: „prema malim i srednjim privrednim društvima“ zamjenjuju se riječima: „prema SME“.

Član 15

U članu 263 stav 6 tačka 2 alineja 3 i članu 275 stav 4 riječi: „prema stanovništvu“ zamjenjuje se riječima: „prema retail-u“.

Član 16

U članu 279 stav 1 u tabeli i stavu 2 riječi: „prema stanovništvu“ zamjenjuje se riječima: „prema retail-u“.

Član 17

U članu 308 stav 1 tačka 4 riječi: „ovog člana“ zamjenjuje se riječima: „ovog stava“.

U uvodnoj rečenici stava 4 poslije riječi: „iz stava 1“ dodaju se riječi: „ovog člana“.

Član 18

U članu 342 stav 3 riječi: „Odjeljkom 4 odsjek ove glave“ zamjenjuju se riječima: „Odjeljkom 4 Odsjeka 4 ove glave“.

Član 19

U članu 400 stav 4 riječi: „ove odluke“ zamjenjuju se riječima: „ovog člana“.

Član 20

U članu 434 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „Kreditna institucija“ zamjenjuju se riječima: „Ako kreditna institucija kupuje isključivo opcije i varante“.

Član 21

U članu 435 stav 7 tačka 4 riječi: „iz člana 6 tačka 2 al. 1 do 4 ove odluke“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 6 tačka 2 al. 1 do 4 ovog člana“.

Član 22

U članu 455 stav 2 riječi: „ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „ove odluke“.

Član 23

U članu 489 st. 4,5 i 5 postaju st. 3,4 i 5.

Član 24

U članu 504 stav 2 tačka 2 riječi: „800%“ zamjenjuju se riječima: „80%“.

Član 25

Poslije člana 504 dodaju se tri nova člana kloja glase:

„Prelazna odredba za redovni osnovni kapital

Član 504a

Kreditna institucija može, tokom 2022. godine u redovni osnovni kapital uključiti 25% iznosa negativnog efekta prelaska na vrednovanje stavki aktive primjenom MSFI 9, utvrđenog u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka („Službeni list CG“, br. 38/11, 55/12 i 82/17).

Prelazna odredba za odbitne stavku od redovnog osnovnog kapitala za nekvalitetne izloženosti

Član 504b

(1) Odbitna stavka od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 tačka 13 ove odluke neće se primjenjivati na nekvalitetne izloženosti koje su nastale prije početka primjene ove odluke.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, za izloženosti koje su nastale prije početka primjene ove odluke, a kojima je kreditna institucija izvršila izmjenu uslova tako da je povećala izloženost prema dužniku, smatra se da su nastale danom kada se izmjena uslova počela primjenjivati.

(3) Kreditna institucija je dužna da za nekvalitetne izloženosti iz stava 1 ovog člana koje su nastale prije početka primjene ove odluke obračunava odbitnu stavku od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 stav 15 ove odluke.

Utvrđivanje statusa neizmirenja obaveza

Član 504c

(1) Odredbe člana 197 ove odluke primjenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

(2) Do početka primjene odredbi iz stava 1 ovog člana, smatraće se da je dužnik stupio u status neizmirenja obaveza ako kasni u otplati dospjelih obaveza duže od 90 dana.“

Stupanje na snagu

Član 26

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, br. 72/19 i 8/21).

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

**PREDSJEDAVALAČI
G U V E R N E R,**

dr Radoje Žugić, s.r.

O.br. 0101-9128-3/2021

Podgorica, 30. decembar 2021. godine